

MMEERRRIIWWAA NNEEWWSS fe fufufo

Nyadzdzgbalē 2 lia

19th February 2026 fe yleti gbāto

WA FE DZIĐUĐU KPLD ANYONU DAWSON TSO MERRIWA GOMEDZEDZE SUKU

Efe Afeto Bubuto Chris Dawson AC APM fe Yetodo fe Australia fe Dziđudumegā kple sr̄a, Afeno Dawson, nye amedzro tɔxewo le Sukuviwo fe Kplblanyenye fe Kafukafuwona me le Dzođa si va yi le February 14, 2025 dzi.

Dudzikpɔla kple Afeno Dawson tso Dudzikpɔla fe Etsome fe Dzoɔɔɔ fe akotagbalēviwo na Jasmine Wilson kple Haniya Akbari, kplblawo fe akotagbalēviwo katā, kple etoxe ađe ati si wotsɔ ɔo ŋku wɔnaa dzi.

Carter O'Connor kple Kaidance Garlett, Senior Aboriginal Student's, fo Acknowledgment of Country eye suku bliboa dzi Dukɔa fe Ha le Australia Enjisigbe kple Noongar me.



Enye dada na mí ŋuto be míafe sukua nye etɔ siwo le WA dometo ɔka si Dziđuduxo tia na bubu tɔxe sia eye wòanye Dudzikpɔla fe Etsome fe Dzubibi fe ɔɔɔa fe akpa ađe fe enelia.

Míedoa alɔ sukuviwo dadatɔ le wo fe kplblanyenye mɔzɔzɔa me, tso kpe ɔe kplblanyenye fe mɔnukpɔkɔ siwo ɔɔɔo sia naa míafe Merriwa sukuviwo ŋu.



Afeno Sue Waterhouse kple Kristopher Fenn
Nua ŋuto

Yetɔ me Nuđuđu Klivi
uuna le Memledagbe
gbesiagbe tso ŋdi ga 8 me

27 lia dzi le February me
Xɔ 22 lia fe Takpekpe

Yr 6 Tsifufu kple
Nkeke fe
Asadawo 6th March - 13 March


NAPLAN 11 - 23. Fe 1999 me
Đe zɔ

KOMPAS
Kpɔ egbo be wò e-mail
adres le ɔfis la si

Míafe e-mail
enye: merriwaps@education.wa.edu.au

Míafe
nyatakakadzraɔfee nye www.merriwaps.wa.edu.au

Breakdown	Attendance Rate %	Regular	At Risk Indicated	At Risk Moderate	At Risk Severe	Auth. %	Unauth. %
KIN	91.4%	36	4	4	3	86%	14%
PPR	91.6%	28	4	2	4	39%	62%
Y01	89.3%	41	1	1	7	26%	74%
Y02	89.2%	31	2	3	4	42%	59%
Y03	90.7%	41	6	3	4	71%	29%
Y04	88.1%	27	5	4	4	64%	36%
Y05	85.1%	33	10	5	6	51%	49%
Y06	84.3%	26	6	2	5	66%	34%
Compulsory	88.3%	227	34	20	34	52%	48%



Míex̄o mi nyuie ḡe suku na fe 2026!

Míekp̄o dzidzo ḡutu ḡe vavalawo fe agb̄oḡoḡo ḡu vaseḡe fifia gake míenya be míate ḡu aw̄e nyuie wu! Hoot the Helper le ḡko geḡewo nu fom fu na sukunuwuwu fe fetu tiatia eyata kp̄o egbo be yeke suku gb̄oḡa gbesiagbe! Sukudede D̄oḡoḡo kafui be 90% navava be woakp̄o egbo be m̄etu dometsotsowo ḡo le w̄o nus̄sr̄ me o.



Míele m̄o kp̄om vevie be míakp̄o w̄o gbesiagbe le Term 1 me.

Fe 3 kple 5 NAPLAN

Fe 3 kple 5 sukuviawo akp̄o gome le NAPLAN dodokp̄awo me tso Braḡa 11th March vaseḡe Memleḡa 23rd March.

Ele be woawo dzilawo fe nyatakakawo ḡe afeme xoxo hafi gake ne m̄ex̄o t̄ow̄o o alo nya aḡe le asiw̄o la, taflatse n̄ate ḡe viw̄o fe sukux̄o me nufiala ḡu faa.

Woate ḡu ax̄o dzilawo be woalé ḡku ḡe dutofo w̄aw̄afia dodokp̄awo ḡu eye wodze d̄oḡoḡo ḡome to esiawo me kple viw̄o. Woatenḡu akp̄o dodokp̄o

siawo le: <https://nap.edu.au/naplan/public-demonstration-site> Le ḡḡodonya na NAPLAN sukuviawo aw̄o d̄o to dodokp̄o dodokp̄awo me le woḡe klasswo me ale be woḡe dzi nadze eme le dodokp̄o fe ḡoḡo me. Wow̄a dodokp̄awo kat̄a le k̄ompiuta

dzi negbe Fe 3 fe nuḡoḡoḡo dodokp̄o si anye pensil kple pepa koe mele eme o.

Afeto Fenn

Aḡud̄d̄afe

Aḡud̄d̄afe gadze d̄o w̄om le Merriwa Ḡomedzesuku fe tefea. Ne yeḡiyi aḡe le viw̄o si la, taflatse va ḡo agbo si le Greyhound Drive la gb̄o eye n̄ade k̄oda si aḡud̄d̄alaa t̄o na w̄o la dzi.

Àte ḡu ax̄o viw̄o le ḡḡoḡoḡo d̄oḡoḡo. Ne yeḡiyi aḡe le viw̄o si la, taflatse w̄o vava ḡuti nuḡoḡoḡo ḡe Compass dzi.



Saver Plus gives you down-to-earth money talk - and a \$500 incentive to build your savings!

What can the \$500 be spent on?

- Laptops and tablets
- Vocational education
- Books and supplies
- Uniforms and shoes
- Lessons and activities
- Camps and excursions

To join Saver Plus

- Be 18 years or older
- Have a Health Care or Pensioner Card
- Be in receipt of an eligible Commonwealth social security benefit, allowance or payment
- Have a child in school, starting school next year, or be studying yourself
- Get a regular income (you or your partner)
- Agree to join in free online financial education workshops

Saver Plus supports people to develop life-long savings habits. It's delivered by Brotherhood of St. Laurence, The Smith Family and Berry St Yooralla. It's funded by ANZ and Department of Social Services.

Get up to \$500 for education costs.

Achieve a savings goal for 10 months and ANZ will match it up to \$500.



saverplus.org.au
1300 610 355

Icy Pole Dzoḡagbewo

Fe 6 viwo le tsikpe fe atiwo dzram be yewoats̄o akp̄o ga na yewo fe sukunuwuwu.

Wodzraae le Dzoḡa ḡesiḡe nu x̄a d̄olar ḡeka



ḡo suku fe ḡḡonuḡuḡuwo kple Míafe QuickCliḡ nud̄oḡo ḡkekewo nye Kuḡa, Yawoḡa kple Dzoḡa to

www.quickcliq.com.au

dzi Míeda akpe na Clarkson Community High School ḡe sub̄oḡoḡo sia w̄aw̄o na míafe sukua ta.



Afikae Kuki le?



AGBO GBÄTƆ

Agbo si wowɔna le wo ɔkui si le Baltimore Parade la mele dɔ wɔm o eye wole edzram ɔo fifia.

Womagate ɲu ato agbo sia dzi o vaseɔe esime woagblɔe bubui.

Taflatse xlɛe le ete ku ɔe nusiwo woatsɔ aɔo amewo gbɔ kple wo tsɔtsɔ yi te fe bubuwo ɲu.



Dzrayi kple Xɔɔ Míayi míafe

xɔɔlɔ dzi eye míaxɔ sukuviwo tso megbegbo la nu. Ɖevi desiade fe dedienɔɔ nyea míá tɔ yeɣiayi Agbo si le edokui si le Baltimore Parade la mele dɔ wɔm o eye wonye ɲu vevitɔ fifia eye wo fe ɔokuisinɔɔ fe nuwɔna fe dzidzidedzi nye fetu si womele mɔ kpɔm na o! le nuwo ɔɔɔɔ te.

Womagate ɲu ato agbo sia dzi o vaseɔe esime woagblɔe bubui.

Taflatse xlɛe le ete ku ɔe nusiwo woatsɔ aɔo amewo gbɔ kple wo tsɔtsɔ yi te fe bubuwo ɲu.

Wokpɔa Kindy kple Pre Primary sukuviwo dzi le adzame.

Fe 1-6 sukuviwo kple fomewo lalana le aflagati fe nuto me.

Siren gbãtɔ le ɲdi ga 8.20 me. Sukuviwo yia klass, Kindy kple Pre Primary yia kple dɔwɔlawo.

Siren evelia ɲdi ga 8.30 eye klasswo dzea egɔme. Sukuviwo siwo va ɔo le yeɣiyi sia megbe la tsi megbe.

Agbowo tua le ɲdi ga 8.40 me.

PICK UP

2.30pm Woflea Kindy kple Pre Primary sukuviwo yia oval gate la gbɔ to dɔwɔlawo gbɔ be woatsɔ wo ade asi na dzilawo. 2.40pm Fe 1-2 Dɔwɔlawo kplɔa sukuviwo yia utɔɔɔfe fe agbo nu be woatsɔ wo ade asi na dzilawo.

Fe 3-6 sukuviwo dzona to utɔɔɔfe fe agbo nu.

Nyadzɔdzɔgbalɛ fe Raffle - Afikae Kuki le?

Mexlɛ Nyadzɔdzɔgbalɛ 2. Dzila fe asidede agbalɛ te _____ Ɖevia

fe ɲko _____ Xɔ No. _____ Kuki

nye _____ .

Term One Dzilawo fe Đođowɔla 2026

MTH WK		DZOĐA	BLĀĐA	Kuđa	YAWODA	FIDA
Feb	1. 1.	2. 2.	3. 3.	4. 4.	5. 5. Nyadzdzgbalē	6. 6.
	2. 2.	9. 9.	10. 10.	11. 11.	12. 12.	13. 13 Takpekpe- GG Dudzikipɔla kple Afenɔ Dawson nufofo akotagbalēviwo
	3. 3.	16. 16	17. 17	18. 18.	19. 19 Nyadzdzgbalē	20. 20.
	4. 4.	23. 23	24. 24	25. 25	26. 26.	27. 27
Mar	5. 5.	2. 2. Dɔwɔlawo fe Nkeke	3. 3.	4. 4.	5. 5. Nyadzdzgbalē	6. 6. Kpekpe Rm 22
	6. 6.	9. 9. Yanchep Tɔdzisasrā Tsifufu	10. 10.	11. 11. NAPLAN fe agbalē	12. 12. NAPLAN fe agbalē	13. 13 NAPLAN fe agbalē
	7. 7.	16. 16 NAPLAN fe agbalē	17. 17 NAPLAN fe agbalē	18 NAPLAN fe agbalē	19. 19 NAPLAN fe agbalē Nyadzdzgbalē Dedienɔɔ Nuti Suku Tsaɖɖi Yr 1	20. 20. NAPLAN fe agbalē Kpekpe Rm 9
	8. 8.	23. 23 NAPLAN fe agbalē	24. 24	25. 25	26. 26.	27. 27 Kpovitɔwo fe Dɔndzikpɔkɔ K-6
Mar/Apr 9 fe yleti		30. 30	31. 31 Dzomenɔli Azãdu MSP Fotodɛɖefia	1. 1.	2. 2. Nyadzdzgbalē Sukudzikipɔlawo Nɔ me Teno	3. 3. DZODZE NYENYE